

t89\_tex\_4

(TMbcvUJorEmonSdsuTrEd9o3zJ8FqB9dHGd)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_borsuk\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_tex\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v4\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_tex\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (((v4\_pre\_topc \\ & X1 X0) \wedge (r1\_tarski X2 X1)) \Rightarrow (r1\_tarski (k3\_tex\_4 X0 X2) X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1\_subset\_1 X0 (k1\_zfmisc\_1 X1)) \Leftrightarrow (r1\_tarski X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((X2 = u1\_struct\_0 X1) \Rightarrow (((v1\_borsuk\_1 X1 X0) \wedge \\ & (m1\_pre\_topc X1 X0)) \Leftrightarrow (v4\_pre\_topc X2 X0)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_pre\_topc X2 X0) \Rightarrow ((r1\_tarski \\ & (u1\_struct\_0 X1) (u1\_struct\_0 X2)) \Rightarrow (m1\_pre\_topc X1 X2)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \wedge \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow ((v1\_pre\_topc \\ & (k6\_tex\_4 X0 X1)) \wedge (m1\_pre\_topc (k6\_tex\_4 X0 X1) X0)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1\_pre\_topc X2) \wedge (m1\_pre\_topc X2 X0)) \Rightarrow ((X2 = k6\_tex\_4 X0 X1) \Leftrightarrow \\ & (u1\_struct\_0 X2 = k3\_tex\_4 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_borsuk\_1 X1 X0) \wedge (m1\_pre\_topc X1 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X2) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow ((m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X1))) \Rightarrow (m1\_pre\_topc (k6\_tex\_4 X0 X2) X1)))) \end{aligned}$$